

# DPS

DEMOKRATSKA PARTIJA  
SOCIJALISTA CRNE GORE

SKUPŠTINA CRNE GORE

*Predsjedniku*

*Gospodinu Ranku Krivokapiću*



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	27. X	20 15. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-1/15-39	
VEZA:		
EPA:		
SKRACENICA:	PRILOG:	

81000 Podgorica  
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

tel: 020/ 242 161

faks: 020/ 247 572

e-mail: klub.dps@skupština.me

Broj: \_\_\_\_\_

Datum, 27. 10. 2015. godine

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u ime Kluba poslanika DPS-a, **predsjedniku Vlade**, postavljam sljedeće

## POSLANIČKO PITANJE:

Gospodine predsjedniče,

U kojoj mjeri aktuelna politička dešavanja mogu da utiču na ostvarivanje ključnih državnih prioriteta – integracionih i ekonomskih?

## Obrazloženje:

I ovom prilikom izražavamo žaljenje zbog dešavanja u Podgorici tokom subotnjeg protesta DF-a, i ne samo subotnjeg.

I domaća i međunarodna javnost bili su svjedoci svega prethodnog i kulminacije namjera i ciljeva organizatora protesta, njihovih savjetodavaca i nalogodavaca. Grubo je zloupotrebljena demokratska mogućnost, zagarantovanog i datog prava na organizaciju protesta za slobodno izražavanje različitih političkih stavova.

Protesti DF-a, bili su najavljeni kao mirni, ali, nažalost nijesu se pokazali ni mirnim, ni demokratskim, ni građanskim. Prerasli su u brutalni napad na policiju, u pokušaj nasilnog rušenja ustavnog poretka Crne Gore, njene

destabilizacije, ugrožavanja mira i stabilnosti, ugrožavanja javnog reda i mira i imovine – ne samo na mjestu održavanja protesta nego kasnije i širom Podgorice. Bila je ugrožena bezbjednost novinara i imovina pojedinih medijskih kuća.

I ovom prilikom ističemo da je postupanje MUP-a i Policije tokom ovih dešavanja, u situaciji neposredne ugrožene lične bezbjednosti službenih lica, bilo krajnje profesionalno, i da je Policija obavila svoju ustavom i zakonima propisanu dužnost dajući primjer kako se ponosno i časno obavlja odgovorna dužnost.

Pokazalo se da je Crna Gora stabilna država, da ima institucije koje mogu da odgovore na svako društveno pitanje, institucije koje su odlučne i efikasne u svom djelovanju, koje rade u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, poštujući principe vladavine prava.

Vjerujemo da će u narednim danima, upravo nadležne institucije, osvijetliti sve aspekte ovih dešavanja i dati svoj konačni sud o, kako su već saopštili, osnovanim sumnjama da je riječ o krivičnim djelima sa visokim stepenom društvene opasnosti. Svakako, za očekivati je da nadležna tijela i nadležne institucije ispitaju i sve pojedinačne slučajeve mogućeg prekoračenja ovlašćenja od strane pojedinih pripadnika Policije.

Crna Gora je odlučno i odgovorno pokazala, da je kapacitetima svojih institucija i dostignutim stepenom demokratije, spremna i kadra da sačuva tekovine obnovljene državnosti i da dostigne svoje evroatlantske i evropske ciljeve – da postane dio porodice razvijenih demokratskih država, otvarajući time perspektive sigurnosti i napretka za sve svoje građane.

Proteklih dana čuli smo i brojne poruke podrške, razumijevanja, ohrabrenja, sugestija sa adresa naših evropskih i evroatlantskih partnera. Kao i uvijek, realne i dobronamjerne i poruke i sugestije, sa zajedničkim imeniteljem:

- da su demonstracije legitiman i legalan način izražavanja različitih političkih i drugih mišljenja, ali da bi trebalo da budu mirne i u skladu sa zakonom;
- osuda narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja imovine;

- osuda napada na novinare i medijske kuće;
- poziva nadležnim institucijama da ispitaju sve aspekte ovih dešavanja, u skladu sa principima vladavine prava;
- apela za rješavanje otvorenih političkih pitanja u institucijama;
- prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti.

Sve bliža, izvjesnija i sigurnija budućnost Crne Gore u NATO-u, bila je i povod porukama protivljenja ostvarenju ovog strateškog državnog cilja i negacije prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Porukama sa adrese, koja je već odavno poznata sa ovim ciljem Crne Gore i kojoj je ne jednom saopšteno da takva naša odluka nije, i neće biti, usmjerena protiv bilo koga, već je to odluka u korist budućnosti i interesa svih građana Crne Gore.

Izazovi sa kojima se suočila Crna Gora predstavljaju još jedno novo iskustvo u procesu demokratizacije našeg društva. Iskustvo i za državne institucije, za sve političke subjekte, za medije, za nevladin sektor – iskustvo za sve građane. Vjerujemo, iskustvo i za organizatore protesta koji bi iz svega ovoga trebali, ne samo da se suoče sa pravnim posljedicama svog postupanja, već i da izvuku pouke i nauke, a ne da nakon svega učinjenog, pokušavaju raznim manipulacijama krivce tražiti u svakom drugom a ne u sebi.

Više je nego jasno, da se rješenja za sva otvorena politička pitanja trebaju i mogu naći samo u dijalogu. Dijalogu koji Demokratska partija socijalista nije napustila i za koji je otvorena. Dijalogu u institucijama u kojima smo postizali široki konsenzus o značajnim pitanjima. To je jedini put i način za dobijanje odgovora i na sva otvorena aktuelna pitanja.

PREDSEDNIK KLUBA  
  
mr Milutin Simović



*Vlada Crne Gore*  
*Predsjednik*



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	12. XI	20. 15	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-1/15-39/2		
VEZA:			
EPA:			
SKRACENICA:	PRLOG		

Broj: 01 -4213


Podgorica, 22. oktobar 2015. godine

**SKUPŠTINA CRNE GORE**  
**Gospodin Ranko KRIVOKAPIĆ, predsjednik**

Poštovani predsjedniče Parlamenta,

U skladu sa stavom 7 člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore u prilogu dostavljam pisane odgovore na poslanička pitanja, postavljena tokom Premijerskog sata održanog 30. oktobra 2015. godine.

S poštovanjem,



Milo ĐUKANOVIĆ

## POSLANIČKO PITANJE

U kojoj mjeri aktuelna politička dešavanja mogu da utiču na ostvarivanje ključnih državnih prioriteta – integracionih i ekonomskih?

### O b r a z l o ž e n j e

I ovom prilikom izražavamo žaljenje zbog dešavanja u Podgorici tokom subotnjeg protesta DF-a i ne samo subotnjeg.

I domaća i međunarodna javnost bili su svjedoci svega prethodnog i kulminacije namjera i ciljeva organizatora protesta, njihovih savjetodavaca i nalogodavaca. Grubo je zloupotrijebljena demokratska mogućnost, zagarantovanog i datog prava na organizaciju protesta za slobodno izražavanje različitih političkih stavova.

Protesti DF-a, bili su najavljeni kao mirni, ali, nažalost nijesu se pokazali ni mirnim, ni demokratskim, ni građanskim. Prerasli su u brutalni napad na policiju, u pokušaj nasilnog rušenja ustavnog poretka Crne Gore, njene destabilizacije, ugrožavanja mira i stabilnosti, ugrožavanja javnog reda i mira i imovine – ne samo na mjestu održavanja protesta nego kasnije i širom Podgorice. Bila je ugrožena bezbjednost novinara i imovina pojedinih medijskih kuća.

I ovom prilikom ističemo da je postupanje MUP-a i Policije tokom ovih dešavanja, u situaciji neposredne ugrožene lične bezbjednosti službenih lica, bilo krajnje profesionalno, i da je Policija obavila svoju ustavom i zakonima propisanu dužnost dajući primjer kako se ponovno i časo obavlja odgovorna dužnost.

Pokazalo se da je Crna Gora stabilna država, da ima institucije koje mogu da odgovore na svako društveno pitanje, institucije koje su odlučne i efikasne u svom djelovanju, koje rade u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, poštujući principe vladavine prava.

Vjerujemo da će u narednim danima, upravo nadležne institucije, osvijetliti sve aspekte ovih dešavanja i dati svoj konačni sud o, kako su već saopštili, osnovanim sumnjama da je riječ o krivičnim djelima sa visokim stepenom društvene opasnosti. Svakako, za očekivati je da nadležna tijela i nadležne institucije ispituju i sve pojedinačne slučajeve mogućeg prekoračenja ovlašćenja od strane pojedinih pripadnika Policije.

Crna Gora je odlučno i odgovorno pokazala, da je kapacitetima svojih institucija i dostignutim stepenom demokratije, spremna i kadra da sačuva tekovine obnovljene državnosti i da dostigne svoje evroatlantske i evropske ciljeve – da postane dio porodice razvijenih demokratskih država, otvarajući time perspektive sigurnosti i napretka za sve svoje građane.

Proteklih dana čuli smo i brojne poruke podrške, razumijevanja, ohrabrenja, sugestija sa adresa naših evropskih i evroatlantskih partnera. Kao i uvijek, realne i dobronamjerne i poruke i sugestije, sa zajedničkim imeniteljem:

- da su demonstracije legitiman i legalan način izražavanja različitih političkih i drugih mišljenja, ali da bi trebalo da budu mirne i u skladu sa zakonom;
- osuda narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja imovine;
- osuda napada na novinare i medijske kuće;
- poziva nadležnim institucijama da ispituju sve aspekte ovih dešavanja, u skladu sa principima vladavine prava;
- apela za rješavanje otvorenih političkih pitanja u institucijama;
- prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti.

Sve bliža, izvjesnija i sigurnija budućnost Crne Gore u NATO-u, bila je i povod porukama protivljenja ostvarenju ovog strateškog državnog cilja i negacije prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Porukama sa adrese, koja je već odavno poznata sa ovim ciljem Crne Gore i kojoj je ne jednom saopšteno da takva naša odluka nije, i neće biti, usmjerena protiv bilo koga, već je to odluka u korist budućnosti i interesa svih građana Crne Gore.

Izazovi sa kojima se suočila Crna Gora predstavljaju još jedno novo iskustvo u procesu demokratizacije našeg društva. Iskustvo i za državne institucije, za sve političke subjekte, za medije, za nevladin sektor – iskustvo za sve građane. Vjerujemo, iskustvo i za organizatore protesta koji bi iz svega ovog trebali, ne samo da se suoče sa pravnim posljedicama svog postupanja, već i da izvuku pouku i nauku, a ne da nakon svega učinjenog, pokušavaju raznim manipulacijama krivce tražiti u svakom drugom, a ne u sebi.

Više je nego jasno, da se rješenja za sva otvorena politička pitanja trebaju i mogu naći samo u dijalogu. Dijalogu koji Demokratska partija socijalista nije napustila i za koji je otvorena. Dijalogu u institucijama u kojima smo postizali široki konsenzus o značajnim pitanjima. To je jedini put i način za dobijanje odgovora i na sva otvorena autlena pitanja.

## ODGOVOR

Poštovani gospodine Simoviću,

Zahvaljujem Vam za postavljeno pitanje. Vjerujem da će najbolji odgovor na njega, kao i mnogo puta posljednjih decenija, dati većinska, demokratska, proevropska Crna Gora, daljim progresom u ostvarivanju ključnih prioriteta državne politike. I kada je u pitanju ekonomski i demokratski razvoj Crne Gore, i skoro članstvo u NATO, kao i napredak u pregovaračkom procesu sa EU.

Saglasan sam sa Vašom osnovnom ocjenom. Protesti u organizaciji DF, najavljeni kao mirni i demokratski – imali su od starta cilj koji je implicirao nasilnost: promjenu vlasti na način suprotan Ustavu Crne Gore. Time su bez obzira na lažnu oficijelnu retoriku, oni u suštini bili nedemokratski, nasilni i agresivni. Ostvarivanje njihovog cilja planiranim putem ugrožavalo je ustavni poredak Države. Najbolje svjedočanstvo ovoj ocjeni su izjave i ponašanje organizatora, dok je protest još uvijek dominantno obilježavala uzurpacija javne površine dijela glavne gradske saobraćajnice, praćena plakatima na kojima se pokazuje rušenje zaštitne ograde ispred Vlade, najavljujući time i šta se planira činiti ispred Parlamenta. Takođe, podsjetio bih na poruku lidera protesta da će se useliti u Skupštinu i druge narodne zgrade ako neko pokuša da ukloni nezakonito i nasilno postavljene šatore i binu na prostoru koji pripada svakom građaninu Podgorice i Crne Gore. Obrazloženje najavljenog nasilja, pretpostavljam, trebala je biti nebuloza da Crna Gora za trista godina nije uspjela da smijeni vlast demokratskim putem.

Dužim trajanjem protesti su pokazali i svoje druge dimenzije. Prije svega suprotstavljenost strateškom kursu državne politike Crne Gore – integraciji u NATO i u EU. Od ikonografije i retorike, do logističke i medijske podrške koja je stizala od opozicionih medija u Crnoj Gori i istomišljenika izvan Crne Gore. Trebalo bi dosta vremena da podsjetimo na izjave brojnih govornika, koje su u mnogome ličile na sve kritične trenutke u novijoj istoriji Crne Gore kad se naša država borila za pravo da sama upravlja svojom budućnošću. Političke snage okupljene na protestima, uz asistenciju dijela civilnih struktura mjesecima su pokušavale na sve načine da zaplaše građane članstvom Crne Gore u NATO. Zloupotrebljavali su emocije porodica čiji su članovi stradali u bombardovanju '99. godine. Plašili su ljude da će postati meta ISIL-a i raznih terorističkih organizacija. Stigli su čak i do konstatacije da će Crna Gora postati legitimna meta raketnih sistema nuklearnih sila. Organizovali su i bizarno-morbidne performanse pred Parlamentnom kojima se simuliralo odsijecanje glave od strane ISIL-a. Sve do protesta povodom posjete NAC na čelu sa generalnim sekretarom NATO...

Sve ovo, uz javnu i snažnu podršku koju su dobijali sa strane, kao i završni scenario, pokazalo je da je glavna meta protesta bila zapravo crnogorska suverenost. Jasna namjera da se našoj državi, nasilnim putem, uskrati pravo da sama bira put u budućnost, tj. da se, protivno odluci građana, ponište rezultati demokratskog referenduma od 21. maja 2006. kojim je Crna Gora obnovila nezavisnost.

Jer, po uvjerenju političkih lidera protesta u toj činjenici crnogorske nezavisnosti situirana je konstrukciona greška pogrešno odabranog puta razvoja Crne Gore u okviru evropskih i evroatlantskih integracija. Zato je i njihova ideja da nasilnom promjenom vlasti dođu u političku priliku da ponište nezavisnost Crne Gore i, shodno vlastitom uvjerenju, našu državu vrate u poziciju u kojoj će o nama "nepogrešivo" odlučivati drugi i moćniji.

Pri tome, ne previđamo ni slučajno da skupovi ove vrste animiraju i ljude koji su realno nezadovoljni svojim socijalnim statusom, što je neizbježna pojava u svakom vremenu i prostoru, posebno u nerazvijenim društvima i kriznim vremenima. To ne samo da ne previđamo, nego tome nemamo šta prigovoriti. Prigovaramo samo politički neodgovornoj namjeri da se ta objektivnost zloupotrijebi, i da se njome politički manipuliše.

U ocjeni završnog dana protesta, svakako treba imati u vidu hronologiju događanja od 27. septembra do 24. oktobra. Važno je podsjetiti da su predstavnici vlasti nakon nedjelju dana protesta organizatorima predložili da oslobode bulevar za saobraćaj, i da proteste nastave bez ograničenja, uz mogućnost da se za njihove političke potrebe, u trajanju od nekoliko sati i bulevar svakodnevno zatvori za saobraćaj. Nažalost, organizatori to nijesu razumjeli kao demokratsku širinu sistema, već kao njegovu slabost, što su i javno potencirali. Ova okolnost i dodatno je potvrdila nasilničke namjere, jer se istrajnošću u uzurpaciji ključne saobraćajnice, zapravo, provocirali strpljenje građana Podgorice i vlasti, a u intervenciji oslobađanja saobraćajnice iščekivali povod za opravdanje planiranog nasilja.

Dakle, sve činjenice i protekli događaji potvrdili su da je ova politička grupacija, ili makar njen vodeći dio, koja je uspjela da povede za sobom nešto manje od 1% biračkog tijela, od prvog dana jasno planirala nasilje, i da je demonstracije smatrala uspješnim samo ako njihov rezultat bude upad u državne institucije i protivustavna smjena vlasti. Da nije tako, prihvatili bi poziv predsjednika Parlamenta da se poslanicima koji su bili na protestu, na njihov prvobitni zahtjev, omogući ulazak u Skupštinu. Nakon prihvatanja, oni su i od tog zahtjeva odustali, što je označilo početak rušilačkog napada na policiju, podstaknut od strane više govornika na protesnom skupu, precizno i oročenog navodnim oslobađanjem od odgovornosti za posljedice, iako je ta odgovornost neupitno preuzeta zahtjevom za organizovanje protesta do jutarnjih sati 25. oktobra.

Sve što se kasnije događalo pokazalo je sposobnost policije i drugih državnih organa da efikasno i profesionalno djeluju i u takvim okolnostima, i potvrdilo snagu sistema. Odgovor policije koja je bukvalno zasuta molotovljevim koktelima, suzavcem, petardama i drugim nedozvoljenim predmetima, bio je odlučan, pravovremen i primjeren datoj situaciji i uslovima. Ono što je za sve najvažnije, jeste da u toj akciji nije bilo ljudskih žrtava, ni mnogo teških povreda ni na jednoj strani. Nasilne proteste i njihove organizatore osudila je ne samo većinska javnost Crne Gore, već i naši međunarodni partneri. Podržavam stav svih koji se zalažu za racionalnu analizu proteklih događanja i beskompromisan tretman u zakonskim okvirima, bez obzira ko su počinioci nezakonitih radnji, ili eventualnog prekoračenja ovlašćenja. Vjerujem da će svi pojedinačni slučajevi biti ispitani isključivo na bazi pravno validnih procedura i dokaza,



- bez obzira na medijsku hajku i pokušaje plasiranja raznih falsifikata u vođenju kampanje protiv policije, odnosno protiv države.

Koristim priliku da ponovim našoj javnosti da Vlada Crne Gore, i država Crna Gora ima kapacitete da obezbijedi sve uslove za stabilan put naše zemlje ka evropskim i evroatlantskim integracijama, uz realnu nadu da ćemo poziv za članstvo u NATO dobiti početkom decembra. Uostalom, Crna Gora je gotovo uvijek pred sve važne događaje od sudbinskog značaja za njenu budućnost bila u prilici da se suočava sa sličnim problemima: konstruisanjem afera, izazivanjem incidenata i raznim drugim pokušajima da se osujeti njen istorijski zaokret u evropskom smjeru. Dakle, nema razloga za strah i zabrinutost. Istražaćemo na kursu ostvarenja najvažnijih nacionalnih interesa Crne Gore.